

Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 151350

nn II <dacg@t-com.me>

Today, 10:08 AM

Slavica Djukanovic

Reply all |

Inbox

Zahtjev.pdf
656 KB

Show all 1 attachments (656 KB) Download



Crna Gora - Vlada Crne Gore
DRŽAVNI ARHIV CETINJE

Primijeno 06.12.2024				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
06	UPI037/24-24/1			

----- Оригинална порука -----

Тема: Захтјев за слободан приступ информацијама - 151350

Датум: Петак, Децембар 06, 2024 09:20 CET

Од: MANS <spi@mans.co.me>

За: "dacg@t-com.me" <dacg@t-com.me>

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam zahtjev za slobodan pristup informacijama.

NAPOMENA: Na osnovu člana 21 Zakona o elektronskom dokumentu primalac elektronskog dokumenta je dužan pošiljaocu potvrditi prijem podneska iz ovog e-maila. Molimo Vas da nas o prijemu elektronskog dokumenta poslatog uz ovaj e-mail obavijestite odmah, a najkasnije u roku od 2 dana.

S poštovanjem,

Vanja Čalović Marković, izvršni direktor NVO MANS



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/Mob: +382 20 266 326; 266 327; 266 328; +382 69 446 094
+382 67 262 724

mans@t-com.me, www.mans.co.me

NVO MANS

Broj: 151350

Podgorica, 06.12.2024.

Državni arhiv Crne Gore


Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU ugovora o radu i/ili djelu ili drugi akt kojim se angažuje social media manager za potrebe vođenja društvenih mreža Državnog arhiva Crne Gore.

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu spi@mans.co.me.



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti MANS-a ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte institucije“.



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Državni arhiv

Adresa: Zmaj Jovina 14
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 231 045
fax: +382 41 231 045
www.dacg.me

Br. 06-UP I-037/24-24/2

14.12. 2024.godine

Državni arhiv Cetinje u postupku po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladiniog sektora -Mans, sa adresom Dalmatinska 188 iz Podgorice, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12 i 30/17) donosi

RJEŠENJE

Dozvoljava se MANS-u, pristup informacijama – dostavljanjem kopije Ugovora o pružanju PR usluga, zaključenom između Državnog arhiva i Represent Communications d.o.o. iz Podgorice, br.07-426/24-1217/3 od 04.10.2024.godine, koji između ostalih usluga sadrži i usluge otvaranje zvaničnih naloga Državnog arhiva na FB i Instagramu, administraciju oba profila, pripremu i objavljivanje sadržaja na stranicama 2 puta sedmično, osim tokom Neđelje arhiva kada će dinamika biti učestalija.

Pristup odobrenim informacijama ostvariće se dostavom kopija istih, adresu podnosioca zahtjeva.

Obrazloženje

MANS se obratio se Državnom arhivu, dana 06.12.2024. elektronskim putem Zahtjevom br. 151350 kojim je tražio pristup informacijama dostavljanjem kopija ugovora ili drugih akata kojim Državni arhiv angažuje social media manager za potrebe vođenja društvenih mreža ovog organa.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, u skladu sa članom 27 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sproveden je skraćeni upravni postupak tj. uvidom u raspoloživu dokumentaciju ovaj organ je našao da je zaključen Ugovor o pružanju PR usluga, između Državnog arhiva i Represent Communications d.o.o. iz Podgorice, br.07-426/24-1217/3 od 04.10.2024.godine koji između ostalih usluga sadrži i usluge otvaranja zvaničnih naloga Državnog arhiva na FB i Instagramu, administraciju oba profila, pripremu i objavljivanje sadržaja na stranicama 2 puta sedmično, osim tokom Neđelje arhiva kada će dinamika biti učestalija, kojim informacijama se dozvoljava pristup.

Pristup odobrenim informacijama ostvariti će se dostavom kopija istih putem pošte, na adresu podnosiocu zahtjeva.

Kako pristup odobrenim informacijama, predstavlja kopiju dokumenta po stranici formata A-4, 4 kom. odlučeno je da se ne naplaćuju troškovi postupka a saglasno članu 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 66/16, 121/21), kojim je propisano da organ vlasti iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa može odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze 3,00 eur.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu rješenja

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, neposredno ili preko Državnog arhiva. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 4,00 eura administrativne takse na račun br. 832-1076-73, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG", br.18/19)

Obradila

Načelnica Službe za opšte poslove

Ljiljana Ševaljević

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- u spise predmeta
- a/a



Direktor
Danilo Mrvaljević



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Državni arhiv

D.O.O. "REPRESENT COMMUNICATIONS"

Broj 141/24

Podgorica, 08.10.2024 god.

Adresa: Zmaj Jovina 14
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 231 045
fax: +382 41 231 045
www.dacq.me

08.10.2024

07-426/24-1218/3

UGOVOR O PRUŽANJU PR USLUGA

Zaključen dana 08.10.2024 godine, u Podgorici između:

1. **Državni arhiv Crne Gore, sa sjedištem na Cetinju, u ulici Zmaj Jovina 14, PIB 02004950 kojeg zastupa Danilo Mrvaljević, direktor (u daljem tekstu: Klijent) i**
2. **Represent Communications d.o.o., sa sjedištem Podgorici u ulici Bulevar Džordža Vašingtona 65, PIB: 02851822, koju zastupa Ivana Bobičić, izvršna direktorica (u daljem tekstu: Agencija)**

U daljem tekstu ugovora zajednički naziv za strane biće: Ugovorne strane.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana povodom pružanja usluga odnosa s javnošću (u daljem tekstu: PR podrška) na način i pod uslovima bliže definisanim daljim odredbama Ugovora.

Član 2

Agencija se obavezuje da će Klijentu na mjesečnom nivou u najboljem interesu Klijenta pružati sljedeće usluge:

- Odnosi sa medijima u ime klijenta
- Priprema komunikacionih materijala za objavu u medijima (jedna medijska aktivnost mjesečno, osim tokom trajanja manifestacije „Nedelje arhiva“ i mjesec dana uoči održavanja „Nedelje arhiva“)
- Obezbjedivanje objava u medijima i ugovaranje gostovanja u medijima kada je to potrebno
- Podrška prilikom organizacije press konferencija po potrebi
- Priprema i objava informacija o aktivnostima za sajt (najviše četiri na mjesečnom nivou)
- Otvaranje zvaničnih naloga Državnog arhiva na FB i Instagramu
- Administracija oba profila, priprema i objavljivanje sadržaja na stranicama (vizual i prpratni copy/tekst) 2 puta sedmično, osim tokom Nedelje arhiva kada će dinamika biti učestalija

Član 3

Način i uslovi plaćanja ostalih PR usluga, koje nisu obuhvaćene Ugovorom, biće precizirane za svaki projekat pojedinačno i obrazložene u pisanoj formi. Na usluge zakupa medija, sponzorisnja objava na društvenim mrežama, logistike, zakupa sale, keteringa, ozvučenja, transporta, kao ni eventualni angažman trećih lica neophodnih za realizaciju ugovorenih aktivnosti, Agencija obračunava 15% provizije.

Član 4.

Ugovorne strane se slažu da odrede svoje predstavnike koji će biti zaduženi za procjenu kvaliteta saradnje, i ukoliko se javi potreba, daju prijedloge za dalje unapređenje saradnje na kraju svakog mjeseca tokom trajanja Ugovora. Ukoliko, nadležna lica obje ugovorne strane verifikuju takve prijedloge, uslijediće korekcija plana saradnje, što će biti predmet posebnog aneksa.

Član 5

Klijent se obavezuje da će Agenciji plaćati mjesečnu nadoknadu na ime usluga PR-a u iznosu od 800.00 eura (osamsto eura), uvećanu za iznos PDV-a od 21%.

Sva plaćanja se vrše na osnovu fakture Agencije u roku od 30 dana od dana prijema fakture, na žiro račun Agencije 530-19961-76 koji se void kod NLB Montenegro Banka.

Vanredne troškove prema trećim licima, uvećane za 15% agencijske provizije, po davanju saglasnosti od strane Klijenta, odnosno potpisanog i unaprijed odobrenog troškovnika, snosiće Klijent na osnovu posebne fakture Agencije sa specifikacijom ove vrste troškova.

Ugovorne strane mogu i proširiti obim usluga u odnosu na usluge predviđene u članu 2 i 3, u pismenoj formi, zaključenjem aneksa na ovaj ugovor.

Član 6

Agencija se obavezuje da će usluge iz čl. 2 ovog Ugovora pružati tako da se:

- prilikom organizovanja ugovorenih aktivnosti zaposleni u Agenciji neće pojavljivati u javnosti
- da će sve ugovorene aktivnosti biti preduzimate nakon odobrenja Klijenta
- da se određuje zaposleno lice (Account) koji će biti zaduženo za kontakte sa Klijentom u ime Agencije, i koji će Klijentu biti na raspolaganju 24 časa
- da će, za slučaj da Klijent ne bude zadovoljan radom Account-a, istog zamijeniti drugim licem u Agenciji koje može uspješno obavljati ugovorene poslove, i to u najkraćem mogućem roku, računajući od trenutka kada Klijent direktoru Agencije izrazi svoje nezadovoljstvo.

Član 7

Klijent se obavezuje da će odrediti zaposlene čiji će zadatak biti da redovno održavaju kontakt sa Agencijom.

Po potrebi, biće održavani sastanci između ovlašćenih predstavnika Klijenta i Agencije.

Klijent će u dogovoru sa Agencijom odrediti zaposlene koji će javno nastupati.

Klijent se obavezuje da će Agenciji dostavljati sve relevantne informacije i dokumentaciju potrebnu za uspješno sprovođenje ugovorenih aktivnosti od strane Agencije.

Klijent se obavezuje da će informisati Agenciju na vrijeme i u pisanoj formi, o svim promjenama od značaja za efekte i implementaciju ovog Ugovora, posebno promjene adresa, brojeva telefona, nadležnih osoba.

Član 8.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od šest mjeseci i stupa na snagu dana 07.10.2024. godine, sa rokom važenja zaključno sa 07.04.2025. godine, s tim što obje ugovorne strane imaju pravo raskida, najmanje 15 dana od dana pismenog obavještenja o raskidu.

Svaka strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor ukoliko smatra da poslovanje po ovom ugovoru nije dalo očekivane rezultate uz poštovanje otkaznog roka od 15 (petnaest) dana od dana kada o tome, u pisanoj formi, obavijesti drugu ugovornu stranu.

U slučaju raskida Ugovora od bilo koje ugovorne strane, Agencija je dužna dovršiti sve započete poslove čije bi neizvršavanje nanijelo Klijentu nenadoknadivu štetu, a najduže 15 dana od dana raskida ugovora.

U slučaju raskida ugovora, Klijent je dužan da Agenciji plati naknadu za sve usluge izvršene od strane Agencije do dana prijema pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da će sve elemente ovog Ugovora, kao i druge podatke koji nastanu na bazi ovog Ugovora, a imaju povjerljiv karakter, čuvati kao poslovnu tajnu tokom trajanja, ali i poslije isteka roka trajanja ovog Ugovora.

Član 9

Ugovorne strane saglasne su da se Ugovor odnosno pojedine njegove odredbe mogu mijenjati i dopunjavati tokom njegovog trajanja, s tim da će ove izmjene proizvoditi pravno dejstvo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi i predstavljaju saglasnu izjavu volja obje ugovorne strane.

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vezi sa njegovom primjenom, rješavati sporazumno.

Za rješavanje sporova koji se ne mogu sporazumno riješiti, a proizilaze iz Ugovora ili njegove implementacije, stranke saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 11



Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

Obradila
Nataša Stojanović
Ljiljana Ševčević

Represent Communications d.o.o.

Izvršna direktorica

Ivana Bobičić

Državni arhiv

Direktor

Danilo Mrvaljević